

**URBANISTIČKO - TEHNIČKI USLOVI**

1	<p>CRNA GORA OPŠTINA ŽABLJAK Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove Broj: UP1 04-332/23-5/2 Žabljak: 23.01.2023 godine</p>	
.2	<p>Sekretarijat za uređenje prostora, zaštitu životne sredine i komunalno stambene poslove, na osnovu člana 74. Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“ br. 64/17) člana 1 Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva održivog razvoja i turizma jedinicama lokalne samouprave („Sl. list CG“ br. 87/18, 75/19, 116/20, 76/21, 141/21 i 151/22) i podnijetog zahtjeva VUKOVIĆ PREDRAGA iz Budve, izdaje:</p>	
3.	<p>URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije</p>	
4.	<p>za igradnju objekta-ata na urbanističkoj parceli UP 135, UP 137, UP 138, UP 134, UP 139 i UP 140 koju čine kat. parcela br. 538/1, 539/1, 539/3, 539/5, 542/1, 542/4, 542/5, 542/6, 542/7, 542/8, i 542/9 KO Motički gaj I, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana "Razvršje" („Sl. list CG – opštinski propisi“ br. 2/19)</p>	
5.	PODNOŠILAC ZAHTJEVA:	<b>VUKOVIĆ PREDRAG</b>
6.	POSTOJEĆE STANJE  Prema postojećem stanju, predmetna lokacija je neizgrađena.	
7.	PLANIRANO STANJE	
7.1.	<p>Namjena parcele odnosno lokacije</p> <p>Prema grafičkom prilogu broj 06 "Plan namjene površina"  <b>UP 135, UP 137 i UP 138 su površine za mješovite namjene.</b>  <b>UP 134, UP 139 i UP 140 su površine za stanovanje male gustine</b></p>	

	<p><b>Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju objekata na površinama mješovite namjene</b></p> <p>Na površinama mješovite namjene mogu se graditi objekti različitih tipova stanovanja i drugih nestambenih djelatnosti, prvenstveno društvenih i centralnih, i privrednih koje ne predstavljaju veću smetnju drugim namjenama kao i svi objekti u funkciji turizma. Na površinama mješovite namjene planirana je izgradnja objekata ugostiteljstva, turističkog smještaja, poslovanja, trgovine, pošte, turističkih biroa, socijalnih, zdravstvenih i drugih sličnih namjena. U okviru ove namjene dio objekta se može koristiti za stanovanje.</p> <p>Udio djelatnosti u ovim objektima može da bude i preko 50% pa čak i cijeli objekat da bude bez stambenog dijela.</p> <p>Na površinama mješovite namjene objekti se mogu graditi kao slobodnostojeći objekti, dvojni objekti ili objekti u nizu. Postavljanje objekata kao dvojnih ili u nizu moguće je uz međusobnu saglasnost susjeda.</p> <p>Maksimalna spratnost objekata je 3 nadzemne etaže.</p> <p>Građevinska linija novih objekata je definisana u grafičkom dijelu plana. Građevinska linija definisana ovim planskim dokumentom je utvrđena kao linija do koje je moguće građenje. Građevinska linija na zemlji – GL1, koja određuje zonu u okviru koje se formira gabarit objekta za prizemlja i definisana je grafički. Građevinska linija iznad površine zemlje – GL2, kojima se određuje zona građenja za spratne etaže, grafički nije definisana, pa je građevinska linija na površini zemlje istovremeno i građevinska linija iznad površine zemlje, odnosno GL2 se poklapa sa GL1. Građevinska linija ispod površine zemlje – GL0, kojima se određuje zona građenja za podrum, grafički nije definisana, a ne može biti izvan građevinskih linija na površini zemlje. Izvan definisane građevinske linije prema ulici mogu se graditi natstrešnice ulaznih partija u objekte.</p> <p>Krovovi su kosi, većih nagiba, usaglašeni sa nagibom susjednih objekata a krovni pokrivači adekvatni ambijentni i krovnom nagibu.</p> <p>Procenat učešća zelenila je minimalno 30%.</p> <p>Parkiranje i garažiranje vozila je predviđeno u okviru urbanističke parcele.</p> <p><b>Urbanističko tehnički uslovi za stanovanje manjih gustina</b></p> <p>Stanovanje manjih gustina je planirano kao porodično stanovanje sa djelatnostima, u rubnim djelovima i u nacionalnom parku i podrazumjeva izgradnju objekata stanovanja sa djelatnostima, stanovanja sa okućnicama poljoprivrednih domaćinstava i povremenog stanovanja – kuća za odmor koje mogu biti u funkciji komplementarnog turističkog smještaja.</p> <p>Parcele stanovanja poljoprivrednih domaćinstava takođe su obuhvaćene ovim vidom stanovanja, veće su površine, obuhvataju i parcele pod kulturama sa ekonomskim i stambenim dvorištem na kojima su slobodno stoeće stambene i privredne zgrade</p> <p>Na parcelama preko 350m<sup>2</sup>, pored stanovanja mogu se organizovati i uslužne djelatnosti u prizemljima objekata (suvenirnice, zanatske radnje, frizeri, kozmetičari, prodavnice s opreme, turističke agencije i drugi slični sadržaji, s tim da udio poslovanja u okviru ovih objekata ne može prelaziti polovinu ukupne bruto građevinske površine.</p> <p>Na parcelama manjim od 300m<sup>2</sup> mogu se graditi kuće za odmor.</p> <p>U okviru svih vidova stanovanja stambeni i turistički smještaji se može organizovati u jednoj ili više smještajnih jedinica, kao kuće za iznajmljivanje ili kao apartmani.</p>
7.2.	Pravila parcelacije
	<p>Na području planskog dokumenta planirana je izgradnja objekata različitih namjena prema urbanistickim parametrima koji se obračunavaju u skladu sa Pravilnikom o blizernim sadržaju i formi planskog dokumenta, kriterijumima namjene površina, elementima urbanističke regulacije i jedinstvenim grafičkim simbolima („Službeni list CG”, br.24/10 i 33/14), Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine objekata („Službeni list CG”, br.47/13) i Crnogorskim standardom MEST EN 15221-6. Objekti se moraju graditi i rekonstruisati u skladu sa Pravilnikom o blizim uslovima i načinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sluzbeni list Crne Gore”, br.48/13 i 44/15).</p> <p><b>Parcelacija</b></p> <p>Podjela planskog područja izvršena je na urbanističke parcele numerički označene. Urbanističkom parcelacijom poštovane su, koliko je to bilo moguće, vlasničke parcele.</p> <p>Odstupanje od granica katastarskih parcella u formiranju urbanističkih parcella vršeno je, po pravilu, zbog formiranja saobraćanih koridora.</p> <p>Oblik i veličina parcella određeni su uglavnom prema faktičkom stanju, osim u slučajevima podjele katastarskih parcella veće površine radi izgradnje u skladu sa planom utvrđenim uslovima.</p>

	<p>Oblik i veličina urbanističkih parcela predstavljeni su u grafičkom prilogu.</p> <p>Lokacija za izgradnju u okviru ovog planskog dokumenta može biti jedna urbanistička parcela, dio urbanističke parcele ili više urbanističkih parcela.</p> <p>Urbanističko-tehnički uslovi se formiraju na nivou lokacije, imajući u vidu urbanističku parselu kao cjelinu. Projektovanje i izgradnja objekata na urbanističkoj parseli mogu se definisati kroz više faza, koje se moraju uklopiti i definisati kroz urbanističko-tehničke uslove na nivou urbanističke parcele.</p> <p>Kada se urbanistička parcela, koja je već određena ovim planskim dokumentom, ne podudara sa postojećom katastarskom parcelom (ili parcelama) kao i u drugim opravdanim slučajevima kada je potrebno izvršiti usklađivanje urbanističke parcele sa faktičkim stanjem na terenu, vlasništvom ili katastarskim stanjem, usklađivanje urbanističke parcele može se izvršiti kroz urbanističko – tehničke uslove.</p> <p>Na parseli se može graditi i/ili rekonstruisati jedan ili više objekata pod uslovom da su zbirni pokazatelji u skladu sa propisanim parametrima koji se primjenjuju na nivou parcele, računajući i određenu gustinu stanovanja.</p>
7.3.	Građevinska i regulaciona linija, odnos prema susjednim parcelama
	<p>Regulaciona linija</p> <p>Regulaciona linija u ovom dokumentu je definisana kao linija koja dijeli javnu površinu od površina predviđenih za druge namjene.</p> <p>Regulaciona linija je grafički i numerički označena.</p> <p>Građevinska linija</p> <p>Građevinska linija je ovim planskim dokumentom utvrđena kao linija na, iznad i ispod površine zemlje, definisana grafički i/ili numerički, do koje je predviđeno građenje.</p> <p>Građevinska linija na zemljiji i iznad zemlje definisana je grafički. Građevinske linije ispod površine zemlje mogu biti izvan utvrđenih građevinskih linija na zemljiji, mogu se, uz saglasnost susjeda, poklapati sa granicama parcele na kojoj se gradi objekat, uz isključivu obavezu i odgovornost investitora da izvođenjem radova i upotrebom objekta ne ugrozi susjedne objekte i parcele.</p> <p>Indeks zauzetosti</p> <p>Indeks zauzetosti je količnik izgrađene površine objekta (objekata) na određenoj parseli i ukupne površine parcele izražene u istim mjernim jedinicama. Izgrađena površina je definisana spoljašnjim mjerama finalno obrađenih fasadnih zidova i stubova etaže sa najvećom površinom.</p> <p>Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti podzemne etaže ne može biti veći od indeksa zauzetosti nadzemnih etaža.</p> <p>Indeks izgrađenosti</p> <p>Indeks izgrađenosti je količnik ukupne bruto građevinske površine objekata i površine parcele (lokacije, bloka, zone) izražene u istim mjernim jedinicama. Bruto građevinska površina objekta je zbir bruto površina svih etaža objekta, a određena je spoljašnjim mjerama finalno obrađenih zidova.</p> <p>Indeks izgrađenosti je definisan kao maksimalni za svaku pojedinačnu lokaciju i urbanističku parselu.</p> <p>U bruto razvijenu građevinsku površinu ne obračunavaju se servisni prostori neophodni za funkcioniranje podzemne garaže i tehnički sistemi objekta, za razliku od ostalih funkcionalnih cjelina (magacini, poslovni prostori).</p> <p>Vertikalni gabarit</p> <p>Vertikalni gabarit objekta je definisan brojem etaža. Vertikalni gabarit se definiše i za podzemne i za nadzemne etaže. Etaže se definišu nazivima koji proističu iz njihovih položaja u objektu.</p> <p>Nadzemne etaže su suteren, prizemlje, spratovi i potkrovљje.</p> <p>Prizemlje je nadzemna etaža čija je maksimalna visina:</p> <p>za garaže i tehničke prostorije do 3.0 m;</p> <p>za stambene prostore do 3.5 m;</p> <p>za poslovne prostore do 4.5 m.</p> <p>Kod suterena na ravnom terenu vertikalni gabarit ne može nadvisiti kotu terena više od 1.00 m konačno nivelišanog i uređenog terena oko objekta. Suteren na denivelisanom terenu je sa tri strane ugrađen u teren, s tim što se kota poda suterena na jednoj strani objekta poklapa sa kotom terena ili odstupa od kote terena maksimalno 1.00 m</p> <p>Podzemna etaža je dio zgrade koji je u cjelini ispod zemlje. Podrum je podzemna etaža čiji vertikalni gabarit ne može nadvisiti relevantnu kotu terena 0.00 m. Podrum kao podzemna etaža se može a ne mora graditi.</p> <p>Potkrovљje je dio zgrade ispod kosog krova koji se koristi u skladu sa njenom namjenom i funkcijom, a čija je najniža svjetla visina na mjestu gdje se građevinska linija potkrovila i spratova poklapaju 120 cm. Potkrovљje se može graditi u novoplaniranim i rekonstruisanim objektima i u tom slučaju mijenja sprat, odnosno jedni nadzemnu etažu.</p> <p>Visinska regulacija</p> <p>Visinska regulacija definisana je spratnošću objektata gdje je visina etaža određena prema prethodno iznijetim</p>

<p>vrijednostima.</p> <p>Kota prizemlja određuje se u odnosu na kotu nivelete javnog ili pristupnog puta, i to:</p> <p>kota prizemlja novih objekata ne može biti niža od kote nivelete javnog ili pristupnog puta;</p> <p>kota prizemlja može biti najviše 1,00 m viša od kote nivelete javnog ili pristupnog puta;</p> <p>za objekte na terenu sa nagibom od ulice naniže, kota prizemlja može biti najviše 0,50m niža od kote nivelete javnog puta;</p> <p>za objekte koji imaju indirektnu vezu sa javnim putem, kota prizemlja utvrđuje se kroz urbanističke uslove prema iznijetom pristupa;</p> <p>za objekte koji u prizemlju imaju poslovnu namjenu kota prizemlja može biti maksimalno 0,20m viša od kote trotoara.</p> <p><b>Parkiranje i garažiranje</b></p> <p>Parkiranje i garažiranje vozila se vrši u okviru urbanističke parcele svakog objekta, prema standardima koji su propisani, u sklopu:</p> <p>parkiranja na neizgrađenom dijelu parcele</p> <p>podrumskih, suterenskih prizemnih garaža.</p> <p>Najveći dozvoljeni indeks zauzetosti podzemne etaže iznosi 0.80 - (80%).</p> <p>Objekti se mogu graditi na urbanističkim parcelama koje su predviđene za izgradnju prema urbanističkim parametrima prikazanim u narednoj tabeli.</p> <p><b>Urbanističko tehnički uslovi za stanovanje manjih gustina</b></p> <p>Stanovanje manjih gustinje planirano kao porodično stanovanje sa djelatnostima, u rubnim djelovima i u nacionalnom parku i podrazumjeva izgradnju objekata stanovanja sa djelatnostima, stanovanja sa okućnicama poljoprivrednih domaćinstava i povremenog stanovanja – kuća za odmor koje mogu biti u funkciji komplementarnog turističkog smještaja.</p> <p><b>Veličine parcele:</b></p> <p>porodično stanovanje sa djelatnostima minimalna površina parcele je 350m<sup>2</sup>;</p> <p>porodično stanovanje u rubnim djelovima minimalna površina parcele je 300m<sup>2</sup>;</p> <p>porodično povremeno stanovanje – kuće za odmor minimalna površina parcele bez ograničenja.</p> <p>Dozvoljene djelatnosti koje se mogu planirati u okviru stambene namjene su iz oblasti:</p> <p>trgovine (prodavnice svih tipova za prodaju prehrambene i robe široke potrošnje na malo i dr.);</p> <p>uslužnog zanatstva (pekarske, poslastičarske, obućarske, krojačke, frizerske, fotografске radnje, perionice vozila i druge zanatske radnje);</p> <p>poslovne djelatnosti koje se mogu obavljati u stanovima;</p> <p>uslužnih djelatnosti (knjižara, hemijska čistionica i dr.);</p> <p>ugostiteljstva (ugostiteljski objekti, smještaj turista, pansion, restoran, taverne, kafe bar, picerija i dr.);</p> <p>zdravstva (apoteka, opšte i specijalističke ordinacije, ambulante, stacionari manjih kapaciteta i sl.);</p> <p>socijalne zaštite (servisi za čuvanje dece, vrtići, obdaništa, igraonice za decu, smještaj i nega starih i iznemoglih lica i dr.);</p> <p>kulture (galerije, biblioteke, čitaonice itd.);</p> <p>zabave (bilijar sale, kladijонice i sl.);</p> <p>sporta(sportski tereni, teretane, vežbaonice za aerobik, fitnes i dr.);</p> <p>poslovno-administrativnih djelatnosti (filijale banaka, pošte, predstavništva, agencije, poslovni biroi);</p> <p>poljoprivrede (poljoprivredna apoteka, veterinarska stanica i sl.);</p> <p>u zoni se mogu planirati i druge djelatnosti uz uslov da ne ugrožavaju okolinu, životnu sredinu i uslove stanovanja, bukom, gasovima, otpadnim materijama ili drugim štetnim dejstvima, odnosno da su predviđene mjere kojima se u potpunosti obezbeđuje okolina od zagađenja, da imaju obezbeđene uslove priključka na komunalnu infrastrukturnu mrežu, te da su u skladu sa namjenom i kapacitetima može obezrediti potreban, pravilima propisan broj parking mesta za korisnike.</p> <p>Obim djelatnosti u objektu treba da je usaglašen sa prostornim i funkcionalno-tehničkim uslovima organizacije poslovnih sadržaja u objektu i da se uklapa u kapacitete lokacije – parcele s tim da odnos stambene i nestambene namjene u objektu može biti najviše 60:40.</p> <p>U zoni stanovanja nije dozvoljena:</p> <p>izgradnja benzinskih stanica, gasnih stanica zanatskih radionica (bravarskih, autome-haničarskih, autolimarskih, autopraonica, vulkanizer, drvara i sl.), proizvodni objekti male privrede, skladišta.</p> <p>U jednom stambenom porodičnom objektu mogu biti organozovane najviše 4 stambene jedinice.</p> <p>Maksimalna BGP individualnog stambenog objekta je najviše 500m<sup>2</sup>.</p>
---

	<p>Horizontalna regulacija prema javnim površinama, poljoprivrednom i šumskim površinama i vertikalna regulacija prikazana je u grafičkim prilozima.</p> <p>Minimalna međusobna udaljenost slobodno stoećih objekata iznosi 2,5m od ograde susjeda za objekte stanovanja sa djelatnostima i kuće za odmor, a za objekte sa okućnicama 2,5m od ograde dalje i 4,5m od ograde bližeg susjeda. Ne mogu se graditi poljoprivredni objekti u stambenom dijelu dvorišta.</p> <p>Uslovi gradnje i uređenja: indeksima izgrađenosti je obezbjeđeno da se neće dešavati obimnija izgradnja. Očekuju se radovi na izgradnji objekata u skladu sa površinom parcele, uređenje partera i slobodnih površina kao i komercijalna izgradnja na planiranim lokacijama koja bi trebalo da stvori materijalni osnov za dalje urbano opremanje. Takođe će se dozvoljavati i nadogradnja postojećih objekata do planiranih kapaciteta</p> <p>Oblikovanje i primjena materijala treba da bude u saglasnosti sa već realizovanim objektima ovoga tipa u neposrednom okruženju. Oko objekta je obavezna nivelacija i uređenje slobodnog prostora koje mora biti prilagođeno saobraćajnom rešenju, uz po potrebi omogućavanje korišćenja dijela parcele u vrijeme izgradnje saobraćajnice. To obuhvata i obavezu realizacije konačnog kolskog pristupa, mjesta za parkiranje za sve potrebe objekta i mesta za kontejnere nakon izgradnje saobraćajnice.</p> <p>Pre dobijanja upotrebe dozvole treba da budu uređene i zelene površine, dječja igrališta i javna rasveta.</p> <p>Kao kompatibilni sadržaji objekata sa okućnicama u stambenom dijelu dozvoljena je izgradnja ekonomskih objekata poljoprivrednog domaćinstva, prodavnice i zanatske radnje, kao i ugostiteljski objekti i manji turistički objekti za smještaj. Na ekonomskom dijelu parcele dozvoljeni su ekonomski objekti domaćinstva i objekti u funkciji poljoprivrede i poljoprivredne proizvodnje.</p> <p>Minimalni procenat zelenih površina na parceli je 40% princip ozelenjavanja u okviru stambenih parcella dat je u uslovima za ozelenjavanje a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.</p> <p><b>Položaj objekta</b></p> <p>Gradičinska linija, koja određuje položaj objekta u odnosu na regulacionu liniju definisana je za svaku urbanističku parcellu u grafičkom dijelu planskog dokumenta.</p> <p>Za slobodnosteće stambeni objekat, rastojanje osnovnog gabarita objekta (bez ispada) od granice parcele sa bočnim susjedom je:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>minimalno 1,5m, stim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada minimalno 1,5m (kod stepenišnog zida dozvoljavaju se fiksni neprozirni stakleni zidovi bez parapeta) ili</li> <li>minimalno 2,5m, s tim da je visina parapeta na otvorima naspramnih fasada minimalno 0,0m.</li> </ul> <p>Za dvojne stambene objekte, minimalno rastojanje od granice susjedne građevinske parcele na bočnom dijelu dvorišta je 3,0m.</p> <p>Za prvi ili posljednji objekat u neprekinutom nizu najmanje dozvoljeno rastojanje osnovnog gabarita objekta od granice parcele bočnog susjeda je 1,5m.</p> <p>Izuzetno udaljenost bočne građevinske linije objekta od granice susjedne parcele, može biti imanja uz saglasnost susjeda.</p> <p>Krovovi objekta su obavezno kosi, sa kosim složenim ili viševodnim krovom ili drugi ukompozicij isložen ikrovovi nagiba (<math>35^\circ</math> do <math>70^\circ</math>), sa funkcionalnim akcentima.</p> <p>Dozvoljena je izgradnj apodrumske isuterenske etaže ako nepostoje smetnje geotehničke hidrotehničke prirode.</p> <p>Ukopana garaža može da ima slobodnu visinu uzvisnosti od sistem aparkiranja a ako je suterenska i ukopana sa tri strane ne smije imati visinu veću od 2,40m.</p> <p>Površina podrumske i suterenske etaže ne ulazi u obračun BRGP ukoliko se koristi kao garažni prostor ili tehnička prostorija.</p> <p>Za urbanističke parcele sa namjenom stanovanja manjih gustina važi pravilo da je dozvoljena izgradnja više objekata u skladu sa urbanističkim parametrima (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, spratnost, građevinska linija) i pravilima građenja. Maksimalna BGP individualnog stambenog objekta je najviše 500m<sup>2</sup>.</p> <p><b>Ograđivanje</b></p> <p>Urbanističke parcele mogu se ograđivati funkcionalnom i estetskom ogradom čija visina može biti maksimalno 0,60m (ukoliko je ograda zidana), odnosno 1,4m (ukoliko je ograda transparentna).</p> <p>Ulična ograda može se postaviti na regulacionoj liniji ili na povučenoj prednjoj građevinskoj liniji objekta.</p> <p>U slučajevima kada se ograde postavljaju na regulacionoj liniji, a građevinska linija je povučena u dubinu parcele, ograde treba da su transparentne (prozračne), maksimalne visine 1,4m, s tim da parapet ograde do visine 0,6m (računajući od kote trotoara) može biti zidan (opeka, kamen, beton).</p> <p>Zidane i druge vrste ograda postavljaju se tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu na urbanističkoj parcelli koja</p>
--	--

	<p>se ograđuje.</p> <p>Bočne i zadnja strana parcele mogu se ograđivati i „živom“ zelenom ogradom koja se sadi u osovini granice parcele, transparentnom ili zidanom ogradom max. visine 1,4m, tako da stubovi ograde budu na zemljištu vlasnika parcele koja se ograđuje.</p> <p>Vrata i kapije na uličnoj ogradi ne mogu se otvarati van regulacione linije, već isključivo prema dvorištu.</p> <p>Obezbeđivanje pristupa parceli i prostora za parkiranje vozila</p> <p>Potreban broj parking mjesta obezbjediti u okviru parcele.</p> <p>Parkiranje i garažiranje vozila za celokupan kapacitet objekata mora se obezbjediti u okviru parcele (u podzemnim garažama ili na neizgrađenim djelovima parcele), po normativu 1PM po jednoj stambenoj jedinici ili apartmanu.</p> <p>Pristup parceli po pravilu je riješen sa javnog puta – ulice i to kada je parcela direktno oslonjena na javnu površinu, ili indirektnom vezom sa javnim putem, preko privatnog prolaza, s tim da njegova širina ne može biti manja od 2,5m.</p> <p>U cilju obezbeđenja uslova pristupa dvorištu parcele i objektima izgrađenim u zaljevu parcele, obezbijediti na dijelu bočnog dvorišta prolaz pored objekta minimalne širine 2,5m (preporučeno 3,0m).</p>
8.	<p><b>PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠТИTU OD ZEMLJOTRESA, KAO I DRUGE USLOVE ZA ZAŠТИTU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA</b></p>
	<p>Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG" br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11 i 54/16) i Pravilnika o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda ("Sl.list RCG" br.8/93) i Zakona o zapaljivim tečnostima i gasovima ("Sl.list CG" br.26/10 i 48/15).</p> <p>Seizmička aktivnost</p> <p>Seizmička aktinost sjevernog regiona Crne Gore (kome pripada područje opštine Žabljak) umjerenog je intenziteta (registrovani zemljotresi do 7°MCS skale), za razliku od seizmički izuzetno aktivnih zona u središnjem i Južnom regionu Crne Gore (primorski region, tj. područja Ulcinja, Bara, Budve i Boke Kotorske, odnosno Podgoričko-danilovgradski pojas u kojima su mogući maksimalni intenziteti zemljotresa do 9°MCS). Prostor žabljачke opštine pripada zoni 7° i 8° MCS, što znači da je relativno stabilan i pogodan za gradnju skoro svih vrsta objekata (na području opštine zemljotresi sedmog stepena mogu se očekivati u zapadnom i jugozapadnom dijelu opštine – u naseljima Pošćensko-komarskog kraja, dok se seizmički potresi osmog stepena mogu očekivati u ostalom dijelu opštine – područje Sinjajevine, Šaranaca i kanjonske doline rijeke Tare). Najbliža seizmogena zona ovom području nalazi se u neposrednoj okolini Berana koja može generisati zemljotrese sa maksimalnim intenzitetom do 8° MCS skale.</p> <p>Privremena seizmološka karta teritorije SFRJ (dio za Crnu Goru) sa elementima očekivanog maksimalnog intenzeta zemljotresa, za povratni period od 500 godina (1987. godina).</p> <p>Šire posmatrano, seizmičku aktivnost Crne Gore definišu pojedinačna seismogene žarišta i brojne seismogene zone neposrednog okruženja (južna i jugoistočna Srbija, jugoistočna Hrvatska, istočna Hercegovina, sjeverna Albanija). Seizmička aktinost sjevernog regiona Crne Gore (kome pripada područje opštine Žabljak) umjerenog je intenziteta (registrovani zemljotresi do 7°MCS skale), za razliku od seizmički izuzetno aktivnih zona u središnjem i Južnom regionu Crne Gore (primorski region, tj. područja Ulcinja, Bara, Budve i Boke Kotorske, odnosno</p>

	<p>Podgoričko-danilovgradski pojas u kojima su mogući maksimalni intenziteti zemljotresa do 9° MCS skale). Na osnovu geološkog sastava i tektonskog sklopa ovog terena kao i poznavanja geomorfološke građe, vršena su makro i mikroseizmička istraživanja šireg i užeg područja Žabljaka, na osnovu čega je urađena karta mikroseizmičke rejonizacije na području GUP-a Žabljak. Na bazi navedenih istraživanja i naznačene karte, ovaj teren pripada zoni 7° i 8° MCS skale, što znači da je relativno stabilan i pogodan za gradnju skoro svih vrsta objekata.</p> <p>Za očekivane maksimalne intenzitete zemljotresa postoji čitav niz uputstava i standarda koji se primjenjuju pri projektovanju, građenju i održavanju konkretnih građevinskih objekata, u skladu sa stepenom seizmičnosti terena.</p> <p><b>Klimatske karakteristike</b></p> <p>Žabljaci kraj se nalazi u zoni planinskog kontinentalnog klimatskog pojasa. U Naselju Žabljak neznatno se osjeća primorski klimatski uticaj i uglavnom ima umjereno - kontinentalne klimatske odlike, modifikovane reljefom koji klimu planinske okoline Žabljaka čini kontinentalno-planinskom i subplaninskom.</p> <p>Područje Žabljaka spada u područja velike oblačnosti, posebno povećana u hladnom dijelu godine.</p> <p>Žabljacko područje prima godišnje prosječno do 2200mm padavina. Padavine su ravnomjerno raspoređene tokom godine, izraženije su zimi nego ljeti, dok su jul i avgust najsušniji mjeseci.</p> <p>Raspored vazdušnih strujanja pored opšte cirkulacije modifikovan je lokalnim uslovima. Najučestaliji vjetrovi su sjeverni (25,4%) i južni (22,6 %), a česti su i zapadni i sjeverozapadni vjetrovi (22,6%), dok ostali duvaju znatno ređe.</p> <p>S obzirom na morfološke karakteristike područja i određene prirodne zakonomernosti klimatske karakteristike na planskom području predstavljaju istovremeno i potencijal i ograničenje razvoja ovog područja koji se ogleda u sledećem:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Veliki broj dana u toku godine sa snježnim pokrivačem, koji često prelazi debljinu i od 1m, potencijal je za razvoj zimskog skijališnog turizma;</li> </ul> <p>Nepovoljni klimatski uslovi tokom zimskog i proljećnog perioda godine (izuzetno niske temperature vazduha sa pojavom mrazeve, velika oblačnost, snježni nameti, otapanje snježnog pokrivača u proljećnim mjesecima) utiču na dostupnost pojedinih zona i otežano funkcionisanje normalnih aktivnosti stanovnika stalno nastanjениh u ovim područjima;</p> <p>Povoljniji klimatski uslovi koji vladaju tokom ljetnjih mjeseci utiču na mogućnost odvijanja raznovrsnih turističkih programa;</p> <p>Prema podacima Hidrometeorološkog zavoda srednje vrijednosti klimatskih parametara u periodu 1961-1990 godine za Žabljak - godišnji prosjek je sledeći:</p> <p>Relativna vlažnost 78 (%)</p> <p>Horizontalna vidljivost 18.4 (km)</p> <p>Oblačnost 5.8</p> <p>Pritisak (mb) 834.8</p> <p>Količina padavina (mm) 1493.6</p> <p>Temperatura vazduha (°C) 4.6</p> <p>Trajanje sijanja sunca (h) 1921.2</p> <p>Srednja minimalna temperatura (°C) 0</p> <p>Srednja maksimalna temperatura (°C) 9.8</p> <p>Napon vodene pare (mb) 7.3</p> <p>Broj dana sa padavinama 173</p> <p>Broj ljetnjih dana 8</p> <p>Broj tropskih dana 0</p> <p>Broj tropskih noći 0</p> <p>Broj mraznih dana 167</p> <p>Broj ledenih dana 44</p> <p>Prema najnovijim podacima na području Crne Gore 2016. je bila godina sa temperaturom iznad klimatske normale. Prema raspodjeli percentila temperatura vazduha se kretala u kategoriji vrlo toplo i ekstremno toplo dok se količina padavina kretala u kategorijama normalno, kišno i vrlo kišno. Srednja temperatura vazduha se kretala od 7 °C na Žabljaku do 18.2 °C u Budvi, dok je u Podgorici bila 17.1 °C. Odstupanja srednje temperature vazduha su bila iznad vrijednosti klimatske normale (1961-1990. godina) i kretala su se od 1 °C u Ulcinju do 3.1 °C u Rožajama, dok je Podgorici je za 1.5 °C bilo toplije od klimatske normale. Maksimalna visina snježnog pokrivača izmjerana je na Žabljaku 17. januara od 51 cm.</p>
--	---

	<p>Maksimalna visina sniježnog pokrivača 2017 izmjerana je na Žabljaku 19. januara i iznosila je 70 cm, a srednja temperatura vazduha je bila 6,5°C .</p> <p><b>Klimatski ekstremlji</b></p> <p>2015. godine maksimalna visina sniježnog pokrivača izmjerana je na Žabljaku 6. marta od 156cm, srednja temperatura vazduha 2015. godine Žabljak 7,2 a dotadašnji maksimum 7,6 (2014.)</p> <p>24-časovne padavine (l/m<sup>2</sup>) 207,4 izmjerene 18-11-1968</p> <p>minimalna dnevna temperatura na 2 m (°C) -26,4 25-1-1963</p> <p>maksimalna 32,4°C 23-8-2007</p> <p>visina sniježnog pokrivača 230 (cm) 28-2-2005</p> <p><b>Smjernice za zaštitu od interesa za odbranu zemlje</b></p> <p>Područje planskog dokumenta prema površini i namjeni na spada u kategorije koje mogu imati značaja za zaštitu od interesa za odbranu zemlje.</p> <p><b>Smjernice za sprečavanje i zaštitu od prirodnih katastrofa</b></p> <p>Planom su utvrđene osnovne koncepcije, smjernice i rešenja za organizaciju, uređenje i izgradnju prostora, kao preduslov za zaštitu stanovništva, fizičkih struktura, drugih materijalnih dobara i prirodnih resursa, od ugrožavanja. Od posebne je važnosti dosledna primjena postojećih tehničkih propisa za projektovanje i građenje u seizmičkim područjima.</p> <p>Prosječna gustina izgradnje je manja od one koja se predviđa po uobičajenim urbanističkim normativima, a planiran je otvoreni sistem izgradnje. Predviđeni objekti su niske spratnosti.</p> <p>Gabariti u osnovi objekata treba da imaju, po mogućnosti, pravilne geometrijske forme. To su forme simetrične u odnosu na glavne ose objekata, kao na primjer, pravougaona, kvadratna i slično.</p> <p>Objekate koji imaju složene gabarite u osnovi i čiji pojedini djelovi imaju različite spratnosti, kao što je ovdje slučaj sa objektom hotela, treba seizmičkim dilatacionim fugama podjeliti tako da pojedini djelovi imaju pravilne forme u osnovi i po visini i tako omogućiti projektovanje zasebnih konstruktivnih jedinica.</p> <p>Kada se sanacijom i ojačanjem postojećih objekata vrši nadgradnja objekta, preporučuje se izbjegavanje izmjena konstruktivnog sistema postojećeg objekta. Za svaku intervenciju takve vrste, potrebno je izvršiti predhodnu statičku i seizmičku analizu objekta, sa ciljem obezbjeđivanja dokaza o mogućnosti nadgradnje. Najbezbjedniji oblici nadgradnje podrazumjevaju ponavljanje postojećeg statičkog sistema na objektu, a ukoliko on ne zadovoljava propisane seizmičke uslove, potrebno je postojeću konstrukciju dovesti u kategoriju seizmički ispravne, odnosno, primjeniti sanaciju naknadnim seizmičkim ojačanjima, horizontalnim i vertikalnim serklažima.</p> <p>Na planskom području moguća je gradnja objekata različite spratnosti, uz primjenu standardnih građevinskih materijala za konstrukcije i oblikovanje objekata. Takođe mogu biti zastupljeni različiti konstruktivni sistemi. Kod zidanih konstrukcija preporučuje se primjena zidarije, ojačane sa horizontalnim i vertikalnim serklažama i amirane zidarije različitog tipa. Običnu zidariju, samo sa horizontalnim i vertikalnim serklažama može se primjenjivati za objekte manjeg značaja i manje visine (do 2 etaže).</p> <p>Temelje projektovati tako da se eliminisu diferencijalna slijeganja, sa dva ili više načina temeljenja na istom objektu izbegavati, osim ako se svaki način temeljenja primjenjuje pojedinačno po konstruktivnim jedinicama.</p> <p>Treba obezbijediti dovoljnu krutost temeljne konstrukcije, a posebno na spojevima temeljnih greda sa stubovima konstrukcije.</p> <p>U oblasti zaštite, otkrivanja i sprječavanja opasnosti od prirodnih nepogoda, požara, tehničko-tehnoloških i drugih nesreća, kao i spašavanja građana i materijalnih dobara ugroženih njihovim djelovanjem postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Službeni list RCG" 13/2007) i podzakonskim aktima.</p>
--	---

9.	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE</b>
	<p><b>Smjernice za zaštitu životne sredine</b></p> <p>Koncept zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine usmjeren je na uspostavljanje održivog upravljanja prirodnim vrijednostima, prevenciji, smanjenju i kontroli svih oblika zagađivanja.</p> <p>Prevencija zagađenja i ugrožavanja životne sredine predpostavlja: 1) utvrđivanje jasnih tehničko-tehnoloških uslova u pogledu lociranja potencijalnih zagađivača, kroz obaveznu izradu studija procjena uticaja; i 2) poštovanje režima očuvanja i korišćenja područja zaštićenih prirodnih dobara, izvorista vodosnabdijevanja, šuma, poljoprivrednog zemljišta, javnih zelenih površina, rekreacionih područja, koji su utvrđeni planom širih teritorijalnih, a na osnovu odgovarajućih zakonskih akata i predmetnih programa.</p> <p>U cilju obezbjeđenja održivog razvoja, neophodno je poštovati ekološke odrednice pri izgradnji objekata i</p>

	<p>infrastrukturnih sistema i uređenju terena, spriječiti. upuštanje zagadenih otpadnih voda u prirodnu sredinu, kretanje vozila izvan za to predviđenih staza, uništavanje i staništa i uznemiravanje životinja naročito u reproduktivnom ciklusu. Mjere koje se tiču, vodosnabdijevanja, zaštite voda i tretmana otpadnih voda, razrađeni su u odgovarajućem dijelu ovog plana, a ovdje se apostrofiraju kao nedjeljni činilac životne sredine, koji iz aspekta njene zaštite i unapređenja ima prioritet.</p> <p><b>Uslovi za odnošenje čvrstog komunalnog otpada</b></p> <p>Problem komunalnog i opasnog otpada riješavati u skladu sa zakonskim propisima, uz primjenu savremenih tehnologija sakupljanja, separacije, reciklaže i odlaganja. U cilju omogućavanja adekvatnog sakupljanja i evakuacije otpada, na planskom području je predviđeno postavljanje kontejnera unutar urbanističke parcele na ulaznom dijelu, gdje projektom uređenja treba predvidjeti poseban prostor za postavljanje kontejnera. Zapreminu kontejnera odrediti prema površini objekta, imajući u vidu produkciju čvrstog komunalnog otpada, u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem.</p> <p>Na mjestu sakupljanja obezbijediti primarnu selekciju otpada odvajanjem kontejnera za staklo, plastiku i metal.</p> <p>U toku izgradnje objekata na gradilištu obavezno odvojeno prikupljati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>šut i drugi sličan građevinski otpad,</li> <li>opasan otpad (lijepkovi, boje, rastvarači i druga građevinska hemija i njihova ambalaža)</li> <li>komunalni otpad.</li> </ul>
--	--

10.	<b>USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE</b>
	<p>Zelenilo individualnog stanovanja</p> <p>Jedna dobro uređena parcela od velikog značaja je vlasniku, ali i samom naselju u kom se nalazi, jer doprinosi njegovoj atraktivnosti i pozitivnom opštem utisku. Sve ove zelene površine predstavljaju neodvojivi dio sistema zelenih površina jednog grada.</p> <p>Principi uređenja i smjernice:</p> <p>U početnoj fazi, prije projektovanja, izvršiti obaveznu pejzažnu taksaciju na parceli, u cilju zaštite svih vitalnih primjeraka biljnog materijala, i uklopiti ih u buduće projektantsko rješenje;</p> <p>Ove zelene površine, treba planirati ako je moguće, po principu predvrt a vrta;</p> <p>Ulagni, prednji dio vrta treba da ima prije svega estetski značaj, privlačnog projektantskog rešenja, sa vrstama visoke dekorativnosti i dobro održavanim travnjakom i cvjetnjakom, bogatog kolorita, kolskim prilazom i osvjetljenjem, i da bude u skladu sa ogradom i arhitekturom objekta.</p> <p>Zadnji dio vrta rješavati slobodno, kao nastavak dnevnog boravka, prostor za odmor i druženje, i zavisno od veličine planirati određeni broj stabala visokih lišćara koji će u toku ljetnih mjeseci pružiti potrebnu sjenku, pergolu, voćnjak, prostor za igru djece, mjesto za roštilj, česmu, bazen;</p> <p>Čitav prostor dvorišta, u odnosu na želje vlasnika može da bude izolovan od susjeda, intiman, sa interesantnim vizurama, stazama od materijala koji odgovaraju arhitekturi objekta i kompozicionom rešenju;</p> <p>Ako je saobraćajnica, ili neki drugi izvor buke i zagađivanja blizu, napraviti zeleni tampon granicom parcele, odnosno formirati zaštitno zelenilo moguće širine;</p> <p>Površina pod zelenilom je min. 40 %.</p>

11.	<b>USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE</b>
	<p>Smjernice za zaštitu prirodnih i kulturnih dobara</p> <p>Prostor DUP-a Razvrsje predstavlja dio kontaktog područja Nacionalnog parka Durmitor koje je definisano kao zaštitna zona za koju je predviđen sledeći režim:</p> <p>zaštita od ugrožavanja neplanskim izgradnjom u okruženju na njegovim glavnim saobraćajnim prilazima;</p> <p>obezbjedenje od strane šumarstva gazdovanja šumama po Zakonu o šumama, na osnovu šumsko-privrednih osnova;</p> <p>veći industrijski zanatski pogoni, skladišta opasnih materijala, servisi, deponije i sl. koji spadaju u zagađivače vazduha i izvora buke ne smiju da budu locirani u ovoj zoni;</p> <p>za sva naselja na saobraćajnim pristupima uz granicu Parka koja su obuhvaćena ovim režimom izgradnja i uređenje biće regulisni odgovarajućim urbanističkim planovima, dok će za ostala naselja biti utvrđeni okvirni uslovi izgradnje i uređenja.</p> <p>Kontaktno područje Nacionalnog parka Durmitor, bogatstvo, raznovrsnost i očuvanost, biljnog i životinjskog svijeta, kao jednu od prioritetnih obaveza nameće očuvanje ekosistema i preuzimanje adekvatnih mjera njihove zaštite, uređivanja i unapređivanja, kroz plansko i racionalno korišćenja prostora i njegovu optimalnu valorizaciju.</p>

	<p>Posebnu pažnju treba posvetiti očuvanju zatečenog biljnog i životinjskog svijeta, prirodnih karakteristika terena, vizura i ambijenta koji ovaj prostor čini prepoznatljivim. Naročito je važno spriječiti neplansko uklanjanje vegetacije i unošenje alohtonih biljaka i životinja u svim oblicima korišćenja prostora i zaustaviti nekontrolisano disperzno širenje naselja prema granicama nacionalnog parka.</p> <p>Pri projektovanju objekata i uređenju terena voditi računa da savremena funkcionalna cjelina bude usaglašena sa ambijentom i tradicionalnim obrascima građenja, da unapređuje način korišćenja i izgled područja u skladu sa karakteristikama lokacije i doslednom primjenom ekoloških normi.</p> <p>Kod rešavanja građevinskih struktura, poželjno je koristiti određene detalje iz kulturnog nasleđa koji se mogu stilizovati, i tako doprinijeti boljem uklapanju u okolnu sredinu.</p> <p>Urbanističko i arhitektonsko oblikovanje prostora treba da uvažava karakteristični ambijent područja, te da istovremeno doprinosi stvaranju slike uređenog turističkog centra.</p> <p>Postojeće zelenilo koristiti u najvećoj mogućoj mjeri u uređenju otvorenih površina.</p> <p>Prilikom izvođenja radova obezbijediti sve potrebne mjere za zaštitu kulturnih dobara koja bi mogla biti ugrožena, a ako se nađe na objekte za koje se osnovano prepostavlja da spadaju u režim zaštite, neophodno ih je sačuvati na mjestu i u položaju u kome su otkriveni i o tome bez odlaganja obavijestiti nadležni organ uprave u skladu sa propisima.</p> <p>Na lokalitetima predviđenim za izgradnju, prema raspoloživim podacima, nema arheoloških nalazišta. Planom je predviđeno da, ukoliko se prilikom izvođenja radova nađe na nalazište ili nalaze za koje se može prepostaviti da mogu imati arheološko značenje, prema članu 87. Zakona o zaštiti kulturnih dobara (Sl. list CG, br. 49/10), pravno ili fizičko lice koje neposredno izvodi radove, dužno je da prekine radove, obezbijedi nalazište, odnosno nalaze eventualnog oštećenja, uništenja i od neovlašćenog pristupa drugih lica, sačuva otkrivene predmete na mjestu nalaženja u stanju u kojem su nađeni do dolaska ovlašćenih lica, odmah prijavi nalazište, odnosno nalaz Upravi za zaštitu kulturnih dobara, najbližoj javnoj ustanoviza zaštitu kulturnih dobara, organu uprave nadležnom za poslove policije i saopšti sve relevantne podatke u vezi sa mjestom ipoložajem nalaza u vrijeme otkrivanja i o okolnostima pod kojim su otkriveni.</p>
12.	USLOVI ZA LICA SMANJENE POKRETLJIVOSTI I LICA SA INVALIDITETOM
	Objekti se moraju graditi i rekonstruisati u skladu sa Pravilnikom o blizim uslovima i načinu prilagodavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Sluzbeni list Crne Gore“, br.48/13 i 44/15).
13.	USLOVI ZA POSTAVLJANJE I GRADNJI POMOĆNIH OBJEKATA
	/
14.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA
	/
15.	USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU UTICATI NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU
	/
16.	MOGUĆNOST FAZNOG GRAĐENJA OBJEKTA
17.	USLOVI ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU
17.1.	Uslovi priključenja na elektroenergetsku infrastrukturu
	<p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke EPCG:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tehnička preporuka za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (II dopunjeno izdanje)</li> <li>• Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mesta</li> <li>• Uputstvo i tehnički uslovi za izbor i ugradnju ograničavača strujnog opterećenja</li> <li>• Tehnička preporuka TP-1b - Distributivna transformatorska stanica DTS – EPCG 10/0.4 Kv</li> </ul>

17.2.	Uslovi priključenja na vodovodnu i kanalizacionu infrastrukturu
	<p>Priključenje na mrežu komunalne i ostale infrastrukture vrši se prema postojećim, odnosno planiranim tehničkim mogućnostima mreže, na način kako je predviđeno urbanističkim planom i tehničkom dokumentacijom, a na osnovu propisa „uslova i saglasnosti javnih preduzeća. Instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.</p>
17.3.	Uslovi priključenja na saobraćajnu infrastrukturu
	<p><b>SAOBRĀCAJNO TEHNIČKE USLOVE ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE</b>            -Projektnom dokumentacijom prikazati mjesto i način priključenja urbanističke parcele na saobraćajnicu koje je definisano planskim dokumentom Detaljnim urbanističkim planom „Razvrsje“ Opština Žabljak – grafički prilog-Plan saobraćaja -.            -Parkiranje rješiti u okviru urbanističke parcele saglasno normativima za ovu vrstu objekata.            -Tehničku dokumentaciju priključka i parkinga, uraditi saglasno standardima, normativima i propisima za ovu vrstu objekata.</p>
17.4.	Ostali infrastrukturni uslovi
	<p><b>Evakuacija otpada</b>            Potrebno je obezbijediti direktni i neometan pristup lokacijama za smeće, pri čemu maksimalno rastojanje od pretovarnog mjesta do komunalnog vozila iznosi 15m (maksimalno ručno guranje kontejnera) po ravnoj podlozi bez stepenica.            Sudovi za smeće moraju biti smješteni u okviru parcele u boksu ili niši, adekvatno ograđenoj kamenom, živom ogradiom i sl.</p> <p><b>Telekomunikaciona mreža</b>            Prilikom izrade tehničke dokumentacije potrebno je poštovati sljedeće preporuke:            Zakon o elektronskim komunikacijama ( „Sl.list CG“, br.40/13, 56/13,2/17, 49/19)            Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ( „Sl.list CG“, br.33/14)            Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastructure i povezivanje opreme i objekata ( „Sl.list CG“, br.41/15)            Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje pojedinih vrsta elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ( „Sl.list CG“, br.59/15)            - sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije <a href="http://www.ekip.me/regulativa/">http://www.ekip.me/regulativa/</a>;            - sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me</a> kao i            - adresu web portala <a href="http://geoportal.ekip.me/">http://geoportal.ekip.me/</a> <a href="http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp">http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp</a> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.            Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastructure i povezane opreme ( „Sl.list CG“, br.52/14)</p>
18.	POTREBA IZRADE GEODETSKIH, GEOLOŠKIH (GEOTEHNIČKIH, INŽENJERSKO-GEOLOŠKIH, HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANIČKIH I SEIZMIČKIH) PODLOGA, KAO I VRŠENJA GEOTEHNIČKIH ISTRAŽNIH RADOVA I DRUGIH ISPITIVANJA
	<p>Prije izrade tehničke dokumentacije shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ( „Sl.list RCG“, br.28/93, 27/94, 42/9) i ( „Sl.list CG“, br.26/07, 28/11) izraditi Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja.</p> <p>Prilikom izrade tehničke dokumentacije poštovati Pravilnik o načinu izrade, razmjeri i bližoj sadržini tehničke dokumentacije (Sl. list CG, br.23/14, 32/15 i 75/15).</p> <p>Tehničku dokumentaciju izraditi u skladu sa Pravilnikom o načinu obračuna površine i zapremine objekata ( „Sl. List CG“, br. 47/13).</p>


19.	POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA						
	/						
20.	ZA ZGRADE URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI SADRŽE I URBANISTIČKE PARAMETRE						
	Oznaka urbanističke parcele	UP 135	UP 137	UP 138	UP 134	UP 139	UP 140
	Površina urbanističke parcele m2	689	470	423	1218	331	457
	Maksimalni indeks zauzetosti	0,30	0,30	0,30	0,22	0,30	0,30
	Maksimalni indeks izgrađenosti	0,60	0,60	0,60	0,44	0,60	0,60
	Bruto građevinska površina objekata (max BRGP) m2 Maksimalna P pod objektom m2	413,40 206,70	282 141	253,80 126,90	500 250	198,60 99,30	274,20 137,10
	Maksimalna spratnost objekata	P+1+PK	P+1+Pk	P+1+Pk	P+Pk	P+Pk	P+1+Pk
	Maksimalna visinska kota objekta						
	Parametri za parkiranje odnosno garažiranje vozila	<p>Za sve urbanističke parcele potrebe za parkiranjem treba rješavati u okviru parcele, saglasno normativima iz Prostorno-urbanističkog plana Opštine Žabljak.</p> <p>Normativi sa potrebnim brojem parking mesta iz Pravilnika o bližem sadržaju i formi planskog dokumenta, su uskladjeni sa stepenom motorizacije za opštinu Žabljak, koji iznosi 250PA/1000 stanovnika (prema smjernicama iz Prostorno urbanističkog plana opštine Žabljak do 2020. god.). Nakon korekcije (faktor 0.50) potrebno je obezbjediti sljedeći broj parking mesta za osnovne grupe gradskih sadržaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• stanovanje (na 1000m<sup>2</sup>).....8PM (lokalni uslovi 6- max9PM)</li> <li>• poslovanje (na 1000m<sup>2</sup>).....15PM (lokalni uslovi 5- max 20PM)</li> <li>• trgovina (na 1000m<sup>2</sup>).....30PM (lokalni uslovi 20- max 40PM)</li> <li>• restorani (na 1000m<sup>2</sup>).....60PM (lokalni uslovi 20- max 100PM)</li> <li>• hoteli (na 1000m<sup>2</sup>).....15PM (lokalni uslovi 10- max 20PM)</li> </ul>					
	Smjernice za oblikovanje i materijalizaciju, posebno u odnosu na ambijentalna svojstva područja	<p>Dalja realizacija planskog dokumenta odvijaće se kroz izradu i realizaciju projekata pojedinačnih objekata sa objekatima infrastrukture.</p> <p>Arhitektonsko oblikovanje prostora treba da uvažava karakteristični ambijent područja, te da istovremeno doprinosi stvaranju slike uređene urbane sredine.</p> <p>Rešenje građevinskih struktura u oblikovnom i likovnom pogledu mora da odgovara klimatskim karakteristikama područja.</p>					

	<p>Prostorno oblikovanje treba da bude u skladu sa namjenom i sadržajem objekata, tako da objekti imaju prepoznatljivost i arhitektonski izraz adekvatan funkciji, uz obavezu da se ostvari vizuelno jedinstvo cijelovitog prostornog rešenja, u skladu sa već formiranim ambijentom.</p> <p>U projektovanju objekata je moguće koristiti savremene i tradicionalne materijale, vodeći računa o usaglašenosti likovnog izraza i ambijenta.</p> <p>Spoljna obrada objekata-fasada, mora biti izvedena od odgovarajućih materijala koji garantuju adekvatnu zaštitu enterijera objekata. Preporučuje se upotreba savremenih materijala koji daju mogućnost za originalna arhitektonska rešenja, a istovremeno su dobra zaštita objekata.</p> <p>Zavisno od arhitektonskog rešenja, od prirodnih materijala prednost datи kamenu i drvetu.</p> <p>Krovove objekata predviđjeti kao kose, nagiba usaglašenih sa arhitektonskim konceptom i odabranim krovnim pokrivačem, sa svim potrebnim slojevima izolacije.</p> <p>Kolorit objekata uskladiti sa projektovanom formom, ambijentom, klimatskim uslovima i funkcijom, imajući istovremeno u vidu hromatski tretman okolnih struktura.</p> <p>Za ograde, oluke, okove i slične elemente koristiti nekorozivne materijale.</p> <p>Posebnu pažnju posvetiti uređenju otvorenih površina, uz nastojanje da se nadgrade i afirmišu osnovne karakteristike lokacije.</p> <p>Uređenje otvorenih površina prilagoditi namjeni objekata, ambijentu i klimatskim uslovima. Različitom obradom izdiferencirati namjensku podjelu partera, sa ciljem da se obezbijedi spontano korišćenje i prijatan doživljaj u prostoru, ostvarujući, kroz usklađivanje elemenata parterne obrade,</p> <p>oblikovno, a po potrebi i funkcionalno, povezivanje sa parternim cijelinama susjednih objekata.</p> <p>Zastupljenost i obradu zelenih površina realizovati u skladu sa uslovima i smjernicama iz odgovarajućeg priloga plana (pejzažna arhitektura).</p> <p>Kod obrade trotoara i pješačkih staza ostvariti upotrebnu funkciju i zadovoljiti estetske kriterijume primjenom materijala za završnu obradu (kamene ploče, beton elementi, kamene kocke i drugo).</p> <p>Pravilnim izborom urbane opreme (elemenata za sjedenje i odmor, korpi za otpatke, žardinjera i drugo), likovnim intervencijama (skulpture, instalacije, vodeni efekti...), elementima vizuelnih komunikacija (glasne table, bilbordi, putokazi...) i cjelokupnim urbanim dizajnom doprinijeti ambijentalnoj vrijednosti prostora.</p>
Uslovi za unapređenje energetske efikasnosti	Smjernice za povećanje energetske efikasnosti Obavezuju se investitori i projektanti da teže postizanju optimalnih odnosa između arhitekture i potrebne energije objekta kroz pažljivo određenje sledećih komponenti: orientacija i dispozicija objekta,

	<p>oblik objekta, nagib krovnih površina, boje objekta, toplota akumulativnost objekta, ekonomski debljina termoizolacije, razuđenost fasadnih površina i sl.</p> <p>Na planu racionalizacije potrošnje energije, predlaže se racionalnost, u okviru koje je osnovna mjeru, poboljšanje toplotne izolacije prostorija, tako da se u zimskom periodu zadržava toplota a u ljetnjem sprječava nepotrebno zagrijavanje, zatim odgovarajuća orijentacija i veličina otvora, i korišćenje alternativnih, odnosno obnovljivih izvora energije.</p> <p><i>Mjere energetske efikasnosti</i></p> <p>Poboljšanje energetske efikasnosti posebno se odnosi na ugradnju ili primjenu: niskoenergetskih zgrada, unaprijeđenje uređaja za klimatizaciju i pripremu tople vode korišćenjem solarnih panela za zagrijavanje, unaprijeđenje rasyvjete upotrebotom izvora svjetla sa malom instalisanom snagom(LED), koncepta inteligentnih zgrada (upravljanje potrošnjom energije glavnih potrošaca s jednog centralnog mjesta). Sve nabrojane mogućnosti se u određenoj mjeri mogu koristiti pri izgradnji objekata na području Urbanističkog projekta.</p> <p>Kada su u pitanju obnovljivi izvori energije, posebno treba naglasiti potencijalnu primjenu energije direktnog sunčevog zračenja.</p> <p>Na osnovu klimatskih parametara se može zaključiti da ovo područje spada u područja sa povoljnim osnovnim parametrima za moguće korišćenje energije neposrednog sunčevog zračenja.</p> <p>Sunčeva energija se kao neiscrpan izvor energije u zgradama koristina tri načina:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>pasivno-za grijanje i osvjetljenje prostora,</li> <li>aktivno-sistem kolektora za pripremu tople vode,</li> <li>fotonaponskesunčane ćelije za proizvodnju električne energije.</li> </ul> <p>Na ovom području postoje mogućnosti za sva tri načina korišćenja sunčeve energije—zagrijavanje i osvjetljavanje prostora, grijanje vode (klasični solarnikolektori) i za proizvodnju električne energije (fotonaponske ćelije).</p> <p>U ukupnom energetskom bilansu stambenih objekata, važnu ulogu imaju toplotni efekti sunca. U savremenoj arhitekturi puno pažnje posvećuje se prihvatu sunca i zaštiti od pretjeranog osunčanja, jer se i pasivni dobici toplote moraju regulisati i optimizovati u zadovoljavajuću cjelinu. Ako postoji mogućnost orijentacije stambenih objekata prema jugu, staklene površine treba koncentrisati na južnoj fasadi, dok prozore na sjevernoj fasadi treba maksimalno smanjiti da se ograniče toplotni gubici.</p> <p>Pretjerano zagrijavanje ljeti treba sprječiti sredstvima za zaštitu od sunca, pokretnim sunčanim zastorima od materijala koji sprječavaju prodor UV zraka koji podižu temperaturu, usmjeravanjem dnevnog svjetla, zelenilom,</p>
--	---

	<p>prirodnim provjetravanjem i sl.</p> <p>Savremeni tzv. "daylight" sistemi koriste optička sredstva da bi podstakli refleksiju, lomljenje svjetlosnih zraka, ili za aktivni ili pasivni prihvati svjetla. Savremeni pasivni stambeni objekti danas definišu kao građevine bez aktivnog sistema za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije.</p> <p>Za izvođenje objekata uz navedene energetske mјere potrebno je primjenjivati (uz prethodnu pripremu stručnu i zakonodavnu) Direktivu 2002/91/EC Evropskog parlamenta (Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings (Official Journal L 001, 04/01/2003)) o energetskim svojstvima zgrada, što podrazumijeva obavezu izdavanja certifikata o energetskim svojstvima stambenog objekta, kome rok važenja nije duži od 10 god.</p> <p>Korišćenje solarnih kolektora se preporučuje kao mogućnost određene uštede u potrošnji električne energije, pri čemu se mora povesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom. Za proizvodnju električne energije pomoću fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sve obuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara.</p>
--	---

21.	DOSTAVLJENO: Podnosiocu zahtjeva, Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje i u spise predmeta .	
22.	OBRAĐIVAČ URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:	Vesko Dedeić
23.	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	
24		SEKRETAR Sava Zeković
25	PRILOZI	
	Grafički prilozi iz planskog dokumenta	

		<p>prirodnim provjetravanjem i sl.</p> <p>Savremeni tzv. "daylight" sistemi koriste optička sredstva da bi podstakli refleksiju, lomljenje svjetlosnih zraka, ili za aktivni ili pasivni prihvat svjetla. Savremeni pasivni stambeni objekti danas definisu kao građevine bez aktivnog sistema za zagrijavanje konvencionalnim izvorima energije.</p> <p>Za izvođenje objekata uz navedene energetske mjere potrebno je primjenjivati (uz prethodnu pripremu stručnu i zakonodavnu) Direktivu2002/91/EC Evropskog parlamenta(Directive 2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on the energy performance of buildings(Official Journal L 001, 04/01/2003)/o energetskim svojstvima zgrada, što podrazumijeva obavezu izдавanja certifikata o energetskim svojstvima stambenog objekta, kome rok važenja nije duži od 10god.</p> <p>Korišćenje solarnih kolektora se preporučuje kao mogućnost određene uštede u potrošnji električne energije, pri čemu se mora povesti računa da ne budu u koliziji sa karakterističnom tradicionalnom arhitekturom. Za proizvodnju električne energije pomoći fotonaponskih elemenata, potrebno je uraditi prethodnu sve obuhvatnu analizu tehničkih, ekonomskih i ekoloških parametara.</p>
21.	DOSTAVLJENO:Podnosiocu zahtjeva, Direktoratu za inspekcijski nadzor i licenciranje i u spise predmeta .	
22.	OBRAĐIVAČ URBANISTIČO-TEHNIČKIH USLOVA:	Vesko Dedeić 
23.	OVLAŠĆENO SLUŽBENO LICE:	
24		<p>SEKRETAR Sava Zeković</p> 
25	PRILOZI	Grafički prilozi iz planskog dokumenta

*Opština Žabljak*

*Detaljni urbanistički plan "Razvrsje"*


Sustavni red vrste lute - upravljanje putem ugovora

# TOPOGRAFSKO - KATASTARSKI PLAN

## LEGENDA

GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA

- 01 OZNAKE PRELOMNIH TOČAKA GRANICE PLANA
  - Sistemski objekti
  - Povezni neobjekti
  - Drevni objekti
  - Objekti u izgradnji
  - Ljekovinar
  - Prečka
  - Tavčar
  - Bratjera
  - ⊗ Stidica i rafinsanica
  - Štoparice
  - ⊗ Terasa nadzemna
  - Terasa nadzemna
  - Zid
  - Živana aguda
  - Živana aguda na zida
  - Grzadena aguda
  - Grzadena aguda na zida
  - Drevna aguda
  - Drevna aguda na zida
  - ⊗ Šalica
  - ⊕ Drevni akcijski stab
  - ⊕ Bitnoki akcijski stab
  - ⊕ Grzadeni akcijski stab
  - Štab dakešova-grošenji
  - Granica suvremenja
  - Granica kat. opštine
  - Granica kat. pucede
  - Pučevi






## PLAN NAMJENE POVRŠINA

### LEGENDA

	GRANICA PLANISKOG DOKUMENTA
	GRANICA NACIONALNOG PARKA "DURMITOR"
	GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
	OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
	PLAN NAMJENE POVRŠINA
	POVRSINE ZA STANOVANJE MALE GUSTINE
	POVRSINE ZA MAJESOVITE NAMJENE
	POVRSINE ZA TURIZAM - HOTELI
	POVRSINE ZA TURIZAM - MOTELI
	POVRSINE ZA DRUGO POLJOPRIVREDNO ZEMLJUŠTE
	POVRSINE ZA SPORT I REKREACIJU
	OSTALE PRIRODNE POVRŠINE
	ŠUME SA POSEBНОM NAMJENOM
	ZASTITNE ŠUME
	POVRSINE ZA PEJZAŽNO UREĐENJE JAVNE NAMJENE
	POVRSINE ZA DRUŠANSKI SAOBRACAJ
	POVRSINE OSTALE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
	POVRSINE ZA OBJEKTE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE




6K10-21-9

O MOTIČKI GAJ I

### DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"

ODGOVARNI PLANER	EUFERDO INVEST D.O.O.	INVESTITOR	DATUM
Dragulin Đurićević d.o.o.	Cvetković Tomislav 5, Ulica 22, Broj 7 81000 Podgorica (MMED)	OPĆINA ŽABLAJ CRNA GORICA	1.1.2014.
PLANER FASE	FAZNI PLAN	PLAN NAMJENE POVRŠINA	RAZMJEŠTAJ
Dragulin Đurićević d.o.o.			1:1000
SADRŽAK			Broj plošča <b>06</b>



<b>DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRSJE"</b>											
<table border="1"> <tr> <td>OBRAĐIVAČ PLANΑ:</td> <td>EUROPROJEKT D.O.O. City Kvart, Lameda 5, Ulaž 22, Broj 7, 81000 Podgorica (MNE),  <b>EUROPROJECT</b> Architectural Engineers d.o.o.</td> <td>INVESTITOR:  </td> </tr> <tr> <td colspan="2">OPŠTINA ŽABLJAK CRNA GORA</td> </tr> </table>		OBRAĐIVAČ PLANΑ:	EUROPROJEKT D.O.O. City Kvart, Lameda 5, Ulaž 22, Broj 7, 81000 Podgorica (MNE),  <b>EUROPROJECT</b> Architectural Engineers d.o.o.	INVESTITOR:  	OPŠTINA ŽABLJAK CRNA GORA						
OBRAĐIVAČ PLANΑ:	EUROPROJEKT D.O.O. City Kvart, Lameda 5, Ulaž 22, Broj 7, 81000 Podgorica (MNE),  <b>EUROPROJECT</b> Architectural Engineers d.o.o.	INVESTITOR:  									
OPŠTINA ŽABLJAK CRNA GORA											
<table border="1"> <tr> <td>Odgovorni planer</td> <td>Faza</td> </tr> <tr> <td>Planer</td> <td>Dragutin Dubljević d.i.a.</td> </tr> <tr> <td>faze</td> <td>PLAN</td> </tr> <tr> <td>Saradnik</td> <td>Planer Ana Vukotić d.i.p.a.</td> </tr> <tr> <td></td> <td>PLAN ZELENIH I SLOBODNIH POVRŠINA</td> </tr> </table>		Odgovorni planer	Faza	Planer	Dragutin Dubljević d.i.a.	faze	PLAN	Saradnik	Planer Ana Vukotić d.i.p.a.		PLAN ZELENIH I SLOBODNIH POVRŠINA
Odgovorni planer	Faza										
Planer	Dragutin Dubljević d.i.a.										
faze	PLAN										
Saradnik	Planer Ana Vukotić d.i.p.a.										
	PLAN ZELENIH I SLOBODNIH POVRŠINA										
<table border="1"> <tr> <td>Datum</td> <td>januar 2019.g.</td> </tr> <tr> <td>Razmira</td> <td>1:1000</td> </tr> <tr> <td>Broj priloga</td> <td><b>07</b></td> </tr> </table>		Datum	januar 2019.g.	Razmira	1:1000	Broj priloga	<b>07</b>				
Datum	januar 2019.g.										
Razmira	1:1000										
Broj priloga	<b>07</b>										

## LEGENDA

GBANICA BI ANSKOG DOKUMENTA

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

GRANICA NACIONALNOG PARKA "DURMITOR"

OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

PI AN ŽEJENIH / SLOBOĐENIH POVRŠINA

ZEL ENW G LAVANIE NAM IENE

—21—

— 2 —

ZEPENWOLDE INDIVIDUAL STAMMENHOBIEKATA

— 2 —


REF ID: A1000000000000000000000000000000

卷之三

卷之三


הנִזְקָנָה

KO MOTIČKI GAJ I










6K10-21-2




## DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"



OBRADIVAČ PLANΑ.	EUROPROJEKT D.O.O.	INVESTITOR
<b>EUROPROJECT</b> Architektura i Engenjering	City Kvart, Lampa 5, Ulica 22, Broj 7, 81000 Podgorica (MNE).	OPŠTINA ŽABLJAK CRNA GORA 

Datum	januar 2019.g
Fazni mjeril	1:1000
Broj priloga	<b>09</b>


Odgovorni planer	Dragutin Dubljević d.i.a.	Faza PLAN
Planer faze	Bojan Babić d.i.g.	
Saradnik		




### STANJE I PLAN HIDROTEHNIČKE INFRASTRUKTURE



### PLAN SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE





## STANJE I PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

### LEGENDA

GRANICA PLANISKOG DOKUMENTA

GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

UP 1 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE

### STANJE I PLAN ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

PLANIRANA TRAFOSTANICA

Napomena:  
Započetne TS se diskordiraju.

TRAFOSTANICA

— 10 KV KABAL - PLANIRANI

— TRASA DV 10KV - POSTOJECI

### PLAN SAobraćajne INFRASTRUKTURE

NIČNJAK

OSOVINA SAobraćajnice

OZNAKA MJESTA PRIKLJUČKA

OZNAKA PRESIJEKA SAobraćajnica

NAZIV SAobraćajnice

KOLSKO - PJEŠACKE površine

PJEŠACKE površine

ZIČARA

EGBUDNUĆ PLAN.

INVESTITOR:

OPština ŽABLJAK

CRNA GORA

OBUDNUĆ PLAN.	INVESTITOR:	Datum
EUROPROJECT D.O.O. City Kvart, Lampa 5, o. Ulica 22, Broj 7, 81000 Podgorica (MNE).	OPština ŽABLJAK CRNA GORA	januar 2019.g.





**DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"**  
 "Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi" broj 02/19  
**STANJE I PLAN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE**

**LEGENDA**

*****	GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
*****	GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
UP 1	OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
	STANJE I PLAN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE
*****	TK PODZEMNI VOD
	PLANIRANI TK PODZEMNI VOD - PIVC (šep 2x2x0110)
	PLANIRANI TK PODZEMNI VOD - PIVC (šep 1x2x0110)
TK OKNO	
	PLANIRANO TK OKNO
	PLAN SAOBRACAJNE INFRASTRUKTURE
	IVINJAK
	OSOVINA SAOBRACAJNICE
	OZNAKA MESTA PRIMJUJKI
1	OZNAKA PRESJEGA SAOBRACAJNICA
	NAZIV SAOBRACAJNICE
	KOLSKO - PESAKE POVRŠINE
	PJEŠAČKE POVRŠINE
	ZICARA
OBRAZNIČ PLAN:	EUROPROJEKT D.O.O.
	INVESTITOR:
	OPština ZABLAJAK
	CRNA GORA

6K10-21-9

KO MOTIČKI GAJI

**DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"**

Odgovorni planer	Dragutin Đuljević d.o.o.	Faza	PLAN	Datum
Planer faze	Rodođib Matić d.o.o.			januar 2019.
Saradnik,			STANJE I PLAN ELEKTRONSKE KOMUNIKACIONE INFRASTRUKTURE	1:1000

11




## PLAN PARCELACIJE

### LEGENDA

- GRANICA PLANSKOG DOKUMENTA
- GRANICA NACIONALNOG PARKA "DURMITOR"
- GRANICA URBANISTIČKE PARCELE
- REGULACIONA LINIJA
- OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE
- TAKĆE GRANICE URBANISTIČKE PARCELE I REGULACIONE LINIJE


UP 1

O<sup>01</sup>





### DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRŠJE"

OSIGUĐAVAC PLANIA	GRŠTINA 2. BLJAK CRNA GORA
EUROPROJEKT	EUROPROJEKT D.O.O. Cir Krst, Lamela 5, Ulica 22, Broj 7, 81000 Podgorica (MNE)
INVESTITOR:	INVESTITOR: GRŠTINA 2. BLJAK CRNA GORA
Datum	Datum: 01.06.2019. g.
Razmjer	Razmjer: 1:1000
Broj priloga	Broj priloga: 12



## 6K10-11-18











"Službeni list Crne Gore - Opštinski propisi" broj 02/19


**PLAN NIVELACJE / REGUŁACJE**

## LEGENDA

The diagram illustrates the relationship between the **TURMITOR**, **GRANICA NACIONALNOG PARKA "TURMITOR"**, **GRANICA URBANISTIČKE PARCELE**, and **REGULACIONA LINIJA**. The **GRADJEVINSKA LINIJA** (Building line) is shown as a dashed line parallel to the **REGULACIONA LINIJA**. The **TAČKE GRAĐEVINSKIH LINIJI** (Points of building lines) are marked by small circles along the **GRADJEVINSKA LINIJA**. The **OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE** (Marking of urbanistic parcels) is indicated by a rectangle. The **SPRATNOST OBJEKTA** (Volume of the object) is represented by a shaded parallelogram. The **POSTOJECI OBJEKAT** (Existing object) is shown as a hatched parallelogram.

6K10-21-9

MOTIČKI GAJ I



DETALINI URBANISTIČKI BIĀN "BAZVBSJE"

GRADINSKI SREDSTVOM I PLANIRANJU	Faza	Datum
ugradnjen Dubljević d.l.a.	PLAN	june 2019-6
ugradnjen Dubljević d.l.a.	PLAN NIVELACIJE I REGULACIJE	Razmjer 1:1000
		Broj pribroja <b>13</b>

A technical drawing of a circular component. The outer boundary is a thick black shape. Inside, there is a smaller circle with a horizontal slot labeled '1a' at its top. A crosshair is centered within the circle. Concentric circles are drawn around the center. A scale bar is located at the bottom left.



id	name	age	gender	height	weight	blood_type	status	last_update
1	John Doe	30	M	180	80	A	Active	2023-01-01
2	Jane Smith	25	F	170	65	B	Inactive	2023-01-01
3	Mike Johnson	45	M	190	95	O	Active	2023-01-01
4	Sarah Williams	35	F	165	70	A	Inactive	2023-01-01
5	David Lee	28	M	175	85	B	Active	2023-01-01
6	Emily Davis	32	F	155	60	O	Inactive	2023-01-01
7	Robert Wilson	40	M	185	90	A	Active	2023-01-01
8	Laura Green	22	F	160	55	B	Inactive	2023-01-01
9	James Brown	38	M	195	100	O	Active	2023-01-01
10	Karen Taylor	26	F	150	65	A	Inactive	2023-01-01
11	Paul Anderson	42	M	178	92	B	Active	2023-01-01
12	Olivia Martinez	30	F	162	75	O	Inactive	2023-01-01
13	Michael Scott	33	M	182	88	A	Active	2023-01-01
14	Elizabeth White	29	F	158	68	B	Inactive	2023-01-01
15	Christopher Lee	37	M	172	80	O	Active	2023-01-01
16	Sarah Thompson	31	F	168	78	A	Inactive	2023-01-01
17	David Wilson	39	M	188	98	B	Active	2023-01-01
18	Olivia Parker	27	F	152	62	O	Inactive	2023-01-01
19	Michael Hayes	35	M	176	84	A	Active	2023-01-01
20	Elizabeth Clark	32	F	164	72	B	Inactive	2023-01-01
21	Christopher Hayes	38	M	180	94	O	Active	2023-01-01
22	Olivia Clark	29	F	156	64	A	Inactive	2023-01-01
23	Michael Clark	36	M	174	86	B	Active	2023-01-01
24	Elizabeth Hayes	34	F	166	74	O	Inactive	2023-01-01
25	Christopher Clark	40	M	184	96	A	Active	2023-01-01
26	Olivia Hayes	30	F	154	66	B	Inactive	2023-01-01
27	Michael Hayes	32	M	172	82	O	Active	2023-01-01
28	Elizabeth Clark	38	F	162	76	A	Inactive	2023-01-01
29	Christopher Hayes	34	M	178	88	B	Active	2023-01-01
30	Olivia Hayes	28	F	150	60	O	Inactive	2023-01-01
31	Michael Hayes	30	M	170	80	A	Active	2023-01-01
32	Elizabeth Clark	36	F	160	70	B	Inactive	2023-01-01
33	Christopher Hayes	38	M	174	84	O	Active	2023-01-01
34	Olivia Hayes	30	F	158	62	A	Inactive	2023-01-01
35	Michael Hayes	32	M	172	86	B	Active	2023-01-01
36	Elizabeth Clark	34	F	164	72	O	Inactive	2023-01-01
37	Christopher Hayes	36	M	176	88	A	Active	2023-01-01
38	Olivia Hayes	26	F	152	58	B	Inactive	2023-01-01
39	Michael Hayes	34	M	174	90	O	Active	2023-01-01
40	Elizabeth Clark	32	F	162	74	A	Inactive	2023-01-01
41	Christopher Hayes	38	M	180	92	B	Active	2023-01-01
42	Olivia Hayes	30	F	156	64	O	Inactive	2023-01-01
43	Michael Hayes	36	M	176	94	A	Active	2023-01-01
44	Elizabeth Clark	34	F	166	76	B	Inactive	2023-01-01
45	Christopher Hayes	40	M	182	98	O	Active	2023-01-01
46	Olivia Hayes	32	F	154	60	A	Inactive	2023-01-01
47	Michael Hayes	38	M	178	96	B	Active	2023-01-01
48	Elizabeth Clark	36	F	168	80	O	Inactive	2023-01-01
49	Christopher Hayes	42	M	184	100	A	Active	2023-01-01
50	Olivia Hayes	34	F	152	56	B	Inactive	2023-01-01
51	Michael Hayes	30	M	170	88	O	Active	2023-01-01
52	Elizabeth Clark	38	F	160	72	A	Inactive	2023-01-01
53	Christopher Hayes	44	M	186	102	B	Active	2023-01-01
54	Olivia Hayes	32	F	158	62	O	Inactive	2023-01-01
55	Michael Hayes	36	M	174	94	A	Active	2023-01-01
56	Elizabeth Clark	34	F	164	78	B	Inactive	2023-01-01
57	Christopher Hayes	40	M	180	106	O	Active	2023-01-01
58	Olivia Hayes	30	F	156	64	A	Inactive	2023-01-01
59	Michael Hayes	38	M	172	92	B	Active	2023-01-01
60	Elizabeth Clark	36	F	162	76	O	Inactive	2023-01-01
61	Christopher Hayes	42	M	178	104	A	Active	2023-01-01
62	Olivia Hayes	34	F	160	80	B	Inactive	2023-01-01
63	Michael Hayes	40	M	184	106	O	Active	2023-01-01
64	Elizabeth Clark	32	F	158	66	A	Inactive	2023-01-01
65	Christopher Hayes	44	M	186	108	B	Active	2023-01-01
66	Olivia Hayes	30	F	162	74	O	Inactive	2023-01-01
67	Michael Hayes	38	M	170	96	A	Active	2023-01-01
68	Elizabeth Clark	36	F	160	82	B	Inactive	2023-01-01
69	Christopher Hayes	42	M	176	100	O	Active	2023-01-01
70	Olivia Hayes	34	F	164	78	A	Inactive	2023-01-01
71	Michael Hayes	40	M	182	102	B	Active	2023-01-01
72	Elizabeth Clark	32	F	156	70	O	Inactive	2023-01-01
73	Christopher Hayes	44	M	188	104	A	Active	2023-01-01
74	Olivia Hayes	30	F	162	86	B	Inactive	2023-01-01
75	Michael Hayes	38	M	174	106	O	Active	2023-01-01
76	Elizabeth Clark	36	F	164	82	A	Inactive	2023-01-01
77	Christopher Hayes	42	M	180	108	B	Active	2023-01-01
78	Olivia Hayes	34	F	166	84	O	Inactive	2023-01-01
79	Michael Hayes	40	M	188	110	A	Active	2023-01-01
80	Elizabeth Clark	32	F	162	92	B	Inactive	2023-01-01
81	Christopher Hayes	44	M	186	112	O	Active	2023-01-01
82	Olivia Hayes	30	F	164	98	A	Inactive	2023-01-01
83	Michael Hayes	38	M	172	100	B	Active	2023-01-01
84	Elizabeth Clark	36	F	166	102	O	Inactive	2023-01-01
85	Christopher Hayes	42	M	184	104	A	Active	2023-01-01
86	Olivia Hayes	34	F	168	106	B	Inactive	2023-01-01
87	Michael Hayes	40	M	182	108	O	Active	2023-01-01
88	Elizabeth Clark	32	F	164	104	A	Inactive	2023-01-01
89	Christopher Hayes	44	M	186	116	B	Active	2023-01-01
90	Olivia Hayes	30	F	166	112	O	Inactive	2023-01-01
91	Michael Hayes	38	M	170	106	A	Active	2023-01-01
92	Elizabeth Clark	36	F	168	110	B	Inactive	2023-01-01
93	Christopher Hayes	42	M	184	112	O	Active	2023-01-01
94	Olivia Hayes	34	F	170	114	A	Inactive	2023-01-01
95	Michael Hayes	40	M	186	116	B	Active	2023-01-01
96	Elizabeth Clark	32	F	172	112	O	Inactive	2023-01-01
97	Christopher Hayes	44	M	188	120	A	Active	2023-01-01
98	Olivia Hayes	30	F	174	118	B	Inactive	2023-01-01
99	Michael Hayes	38	M	178	122	O	Active	2023-01-01
100	Elizabeth Clark	36	F	176	124	A	Inactive	2023-01-01
101	Christopher Hayes	42	M	184	126	B	Active	2023-01-01
102	Olivia Hayes	34	F	178	128	O	Inactive	2023-01-01
103	Michael Hayes	40	M	186	130	A	Active	2023-01-01
104	Elizabeth Clark	32	F	182	132	B	Inactive	2023-01-01
105	Christopher Hayes	44	M	190	134	O	Active	2023-01-01
106	Olivia Hayes	30	F	184	136	A	Inactive	2023-01-01
107	Michael Hayes	38	M	188	138	B	Active	2023-01-01
108	Elizabeth Clark	36	F	192	140	O	Inactive	2023-01-01
109	Christopher Hayes	42	M	196	142	A	Active	2023-01-01
110	Olivia Hayes	34	F	194	144	B	Inactive	2023-01-01
111	Michael Hayes	40	M	200	146	O	Active	2023-01-01
112	Elizabeth Clark	32	F	198	148	A	Inactive	2023-01-01
113	Christopher Hayes	44	M	204	150	B	Active	2023-01-01
114	Olivia Hayes	30	F	202	152	O	Inactive	2023-01-01
115	Michael Hayes	38	M	206	154	A	Active	2023-01-01
116	Elizabeth Clark	36	F	204	156	B	Inactive	2023-01-01
117	Christopher Hayes	42	M	210	158	O	Active	2023-01-01
118	Olivia Hayes	34	F	208	160	A	Inactive	2023-01-01
119	Michael Hayes	40	M	214	162	B	Active	2023-01-01
120	Elizabeth Clark	32	F	212	164	O	Inactive	2023-01-01
121	Christopher Hayes	44	M	218	166	A	Active	2023-01-01
122	Olivia Hayes	30	F	216	168	B	Inactive	2023-01-01
123	Michael Hayes	38	M	222	170	O	Active	2023-01-01
124	Elizabeth Clark	36	F	220	172	A	Inactive	2023-01-01
125	Christopher Hayes	42	M	226	174	B	Active	2023-01-01
126	Olivia Hayes	34	F	224	176	O	Inactive	2023-01-01
127	Michael Hayes	40	M	230	178	A	Active	2023-01-01
128	Elizabeth Clark	32	F	228	180	B	Inactive	2023-01-01
129	Christopher Hayes	44	M	234	182	O	Active	2023-01-01
130	Olivia Hayes	30	F	232	184	A	Inactive	2023-01-01
131	Michael Hayes	38	M	238	186	B	Active	2023-01-01
132	Elizabeth Clark	36	F	236	188	O	Inactive	2023-01-01
133	Christopher Hayes	42	M	242	190	A	Active	2023-01-01
134	Olivia Hayes	34	F	240	192	B	Inactive	2023-01-01
135	Michael Hayes	40	M	246	194	O	Active	2023-01-01
136	Elizabeth Clark	32	F	244	196	A	Inactive	2023-01-01
137	Christopher Hayes	44	M	250	198	B	Active	2023-01-01
138	Olivia Hayes	30	F	252	200	O	Inactive	2023-01-01
139	Michael Hayes	38	M	258	202	A	Active	2023-01-01
140	Elizabeth Clark	36	F	256	204	B	Inactive	2023-01-01
141	Christopher Hayes	42	M	262	206	O	Active	2023-01-01
142	Olivia Hayes	34	F	260	208	A	Inactive	2023-01-01
143	Michael Hayes	40	M	266	210	B	Active	2023-01-01
144	Elizabeth Clark	32	F	264	212	O	Inactive	2023-01-01
145	Christopher Hayes	44	M	270	214	A	Active	2023-01-01
146	Olivia Hayes	30	F	268	216	B	Inactive	2023-01-01
147	Michael Hayes	38	M	274	218	O	Active	2023-01-01
148	Elizabeth Clark	36	F	272	220	A	Inactive	2023-01-01
149	Christopher Hayes	42	M	278	222	B	Active	2023-01-01
150	Olivia Hayes	34	F	276	224	O	Inactive	2023-01-01
151	Michael Hayes	40	M	282	226	A	Active	2023-01-01
152	Elizabeth Clark	32	F	280	228	B	Inactive	2023-01-01
153	Christopher Hayes	44	M	286	230	O	Active	2023-01-01
154	Olivia Hayes	30	F	284	232	A	Inactive	2023-01-01
155	Michael Hayes	38	M	290	234	B	Active	2023-01-01
156	Elizabeth Clark	36	F	288	236	O	Inactive	2023-01-01
157	Christopher Hayes	42	M	294	238	A	Active	2023-01-01
158	Olivia Hayes	34	F	292	240	B	Inactive	2023-01-01
159	Michael Hayes	40	M	298	242	O	Active	2023-01-01
160	Elizabeth Clark	32	F	296	244	A	Inactive	2023-01-01
161	Christopher Hayes	44	M	302	246	B	Active	2023-01-01
162	Olivia Hayes	30	F	294	248	O	Inactive	2023-01-01
163	Michael Hayes	38	M	308	250	A	Active	2023-01-01
164	Elizabeth Clark	36	F	306	252	B	Inactive	2023-01-01
165	Christopher Hayes	42	M	312	254	O	Active	2023-01-01
166	Olivia Hayes	34	F	304	256	A	Inactive	2023-01-01
167	Michael Hayes	40	M	318	258	B	Active	2023-01

659  
700


CRNA GORA

6K10-21-2

6591  
600

6594

100



## PLAN NAMJENE POVRŠINA

### LEGENDA

- GRANICA PIANSKOG DOKUMENTA  
— GRANICA NACIONALNOG PARKA "TURMITOR"  
— GRANICA URBANISTIČKE PARCELE

#### UP 1 OZNAKA URBANISTIČKE PARCELE


#### PLAN NAMJENE POVRŠINA

- (a) POVRŠINE ZA STANOVANJE MALE GUSTINE  
(b) POVRŠINE ZA MJEŠOVITE NAMENE  
(1) POVRŠINE ZA TURIZAM - HOTEL  
(2) POVRŠINE ZA TURIZAM - MOTEL  
(3) POVRŠINE ZA DRUGO POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE  
(4) POVRŠINE ZA SPORT I REPREČUJU  
(5) OSTALE PRIRODNE POVRŠINE  
(6) POVRŠINE SA POSERINOM NAMENJENOM  
(7) ŠUME SA POSERINOM NAMENJENOM  
(8) ZAŠTITNE ŠUME  
(9) POVRŠINE ZA PIZZANO UPREBENJE JAVNE NAMJENE  
(10) POVRŠINE ZA DRUŠANSKI SABORACAJ  
(11) POVRŠINE ZA STALE I KOMUNALNE INFRASTRUKTURE  
(12) POVRŠINE ZA OBJEKTE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

OBRAĐIVAC PLANA:	INVESTITOR:
EUROPROJEKT d.o.o. EUROPROJEKT City kvart, Lameš 5, Uz 22, Broj 7, 8100 Podgorica (MNE), 	OPĆINA ŽABLJAK CRNA GORA


### DETALJNI URBANISTIČKI PLAN "RAZVRSJE"

Odgovorni planer	Dragutin Đabljević d.o.o.	F 023	Datum
Izaziv	Dragutin Đabljević d.o.o.	PLAN	januar 2019. g.
Saradnik		PLAN NAMJENE POVRŠINA	Razmjera 1:1000 Broj primoga 06



6K10-21-9

O MOTIČKI GAJI



Korisnik: KORISNIK

Datum i vrijeme štampe: 11.01.2023 11:18

**PODROUČNA JEDINICA  
ŽABLJAK**

Datum: 11.01.2023 11:18

KO: MOTIČKI GAJ I

## **LIST NEPOKRETNOSTI 1397 - PREPIS**

Podaci o parceli							
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m <sup>2</sup>	Prihod
538/1		3 22 0	11.05.2022	MOTIČKI GAJ	Livada 6. klase KUPOVINA	478	0.96
539/1		3 23 0	30.03.2022	MOTIČKI GAJ	Pašnjak 4. klase KUPOVINA	1081	1.08
539/3		3 23 0	11.05.2022	MOTIČKI GAJ	Pašnjak 4. klase KUPOVINA	217	0.22
539/5		3 23 0	30.03.2022	MOTIČKI GAJ	Pašnjak 4. klase KUPOVINA	30	0.03
542/1		3 23 0	05.11.2021	SNJEŽNICA	Pašnjak 4. klase KUPOVINA	407	0.41
542/4		3 23 0	11.11.2021	SNIJEŽNICA	Pašnjak 4. klase KUPOVINA	344	0.34
542/5		3 23 0	11.11.2021	SNIJEŽNICA	Pašnjak 4. klase KUPOVINA	331	0.33
542/6		3 23 0	11.11.2021	SNIJEŽNICA	Pašnjak 4. klase KUPOVINA	25	0.03
542/7		3 23 0	05.11.2021	SNJEŽNICA	Pašnjak 4. klase KUPOVINA	428	0.43
542/8		3 23 0	05.11.2021	SNJEŽNICA	Pašnjak 4. klase KUPOVINA	31	0.03
542/9		3 23 0	05.11.2021	SNJEŽNICA	Pašnjak 4. klase KUPOVINA	9	0.01

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
*	VUKOVIĆ IVAN PREDRAG *	Svojina	1/1

**Ne postoji tereti i ograničenja.**

Podaci o aktivnim zahtjevima									
LN	Broj parcele	Podbr.	Zgrada	PD	Klas. znak	Broj zahtjeva	Godina	Komentar	Sadržina